


ATENKA FEELINGS & EMOTIONS

A2

1

Match the pictures with the feelings on the following page.
Write the letters in the circles.



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a meredwenedwene | g m'ani nka |
| b osukɔm de me | h awɔ de me |
| c m'ani agye | i me suro |
| d mabrɛ | j me werɛ aho |
| e ɛkɔm de me | k me bo afu |
| f m'ani asɔ | l ahuhuro de me |

2

How are these people feeling? Read the statements and write the correct feeling or emotion in the gaps.

- a** Mayɛ adwuma saa. M _____.
- b** Yɛnkɔ di waakye. ɛ _____.
- c** W'atwa atorɔ akyerɛ me. Me _____ no!
- d** Me _____. Menhunu me wallet.
- e** Mepaakyɛw, sɔ fan no. _____.
- f** Mepaakyɛw, ma me nsuo nom. _____.
- g** Metee dede be firi fam hɔ. Me _____.
- h** Menni biribiara hwɛ wɔ TV so. _____.
- i** Matu akɔ tena kuro foforo so, mafe me nnamfoɔ paa. Me _____.
- g** ɔkyena mɛwie sukuu. M'ani _____ paa!
- h** Mɛhyɛ ɛkyɛ. A _____.
- i** Medii kan wɔ akansie no mu. M'ani _____!

a I'm worried

g I'm bored

b I'm thirsty

h I'm cold

c I'm happy

i I'm scared

d I'm tired

j I'm sad

e I'm hungry

k I'm angry

f I'm grateful

l I'm hot

2

How are these people feeling? Read the statements and write the correct feeling or emotion in the gaps.

a I've worked all this time. I'm _____.

b Let's eat waakye. I'm _____.

c She lied to me! I'm so _____ at her!

d I'm _____. I can't find my wallet.

e Please, turn on the fan. I'm _____.

f Please give me some water to drink. I'm _____.

g I heard a noise downstairs. I'm _____.

h There's nothing interesting on TV. I'm _____.

i I moved to another country and I miss my friends. I'm _____.

g I'm graduating from school tomorrow. I'm so _____!

h I'll wear a hat. I'm _____.

i I came first in the competition. I'm so _____!

